

# SADRŽAJ

PREDGOVOR.....	3
1. MEHANIKA.....	4
Fizika i njena podjela .....	4
Metode fizičkog istraživanja .....	5
Podjela fizičkih veličina, međunarodni sistem mjera .....	6
Jedinica dužine .....	9
Jedinica mase .....	11
Jedinica za vrijeme .....	12
2. KINEMATIKA.....	14
Mehaničko kretanje, materijalna tačka, podjela mehanike .....	14
Putanja, put i brzina .....	15
Ubrzanje .....	20
Podjela kretanja .....	21
Uniformno (ravnomjerno) kretanje .....	25
Dijagram puta i brzine uniformnog kretanja .....	26
Jednako ubrzano kretanje .....	27
Atvudova mašina .....	32
Slobodan pad.....	35
Slaganje kretanja .....	41
Slaganje kretanja istog pravca.....	42
Slaganje kretanja različitih pravaca .....	43
Slaganje kretanja iste vrste.....	43
Slaganje kretanja raznih vrsta.....	44
Vertikalni hitac, hitac naniže .....	44
Horizontalni hitac .....	46
Kosi hitac .....	49
3. DINAMIKA MATERIJALNE TAČKE .....	54
Sila .....	54
Njutnovi zakoni .....	55
Prvi Njutnov zakon, inercijalni sistemi.....	55
Drugi Njutnov zakon.....	59

Drugi Njutnov zakon u neinercijalnim (ubrzanim) referentnim sistemima .....	63
Težina, teška i inercijalna masa .....	64
Gustoća, specifična težina, specifična zapremina .....	66
Treći Njutnov zakon (zakon akcije i reakcije) .....	68
Impuls sile i količina kretanja .....	70
Zakon održanja količine kretanja .....	72
Primjena zakona održanja količine kretanja .....	75
Sile trenja .....	77
Suho trenje klizanja .....	78
Trenje kotrljanja .....	81
Otpor sredine .....	81
Sile kod kružnog kretanja .....	82
Tehničke primjene centrifugalne sile .....	86
Mehanički rad .....	88
Snaga (Efekat) .....	91
Energija .....	92
Kinetička energija .....	93
Potencijalna energija .....	94
Gravitaciona potencijalna energija .....	95
Elastična potencijalna energija .....	96
Zakon održanja energije .....	97
4. TOPLOTA I TEMPERATURA .....	100
Temperaturene skale .....	100
Celzijusova temperaturna skala .....	101
Reomirova temperaturna skala .....	101
Farenhatjova temperaturna skala .....	101
Termodinamička temperaturna skala .....	101
Termometri .....	102
Živin termometar .....	103
Gasni termometar .....	103
Metalni termometar .....	104
Termometar sa električnim otporom .....	104
Termoelemenat .....	104
Optički pirometar .....	104
Specijalni termometri .....	105

Promjene dimenzija čvrstih tijela s temperaturom .....	106
Linearno širenje .....	106
Promjena površine čvrstih tijela s temperaturom .....	107
Promjena zapremine čvrstih tijela s temperaturom .....	108
Termičko naprezanje .....	108
Bimetali .....	110
Promjena zapremine tečnosti s temperaturom .....	110
Anomalija širenja vode .....	112
5. KINETIČKA TEORIJA GASOVA .....	114
Raniji pogledi o prirodi toplote .....	114
Braunovo kretanje .....	114
Molekularni zraci, Šternov eksperiment .....	115
Osnovne postavke kinetičke teorije gasova .....	116
Džul - Bernulijeva jednačina .....	116
Srednja kinetička energija molekula i temperatura .....	118
Brzina molekula gasa .....	120
Izvođenje empirijskih zakona stanja gasa pomoću zakona kinetičke teorije gasova .....	121
Bojl-Mariotov, Gej-Lisakov, Šarlov zakon .....	121
Avogadrov zakon .....	122
Daltonov zakon .....	123
Grahamov zakon .....	123
Principi ravnomjerne raspodjele energije, unutrašnja energija idealnog gasa .....	124
Princip ekviparticije i odnos specifičnih toplota .....	125
Maksvelov zakon respodjele brzina .....	127
Srednje brzine molekula i najvjerojatnija brzina .....	130
6. PRENOŠENJE (PROSTIRANJE) TOPLOTE .....	134
Načini prenošenja toplote .....	134
Provođenje toplote .....	135
Videman- Francov zakon .....	138
Prenošenje toplote strujanjem .....	139
Prenošenje toplote zračenjem .....	140
Zakoni zračenja .....	142
Apsorpciona i emisiona moć zračenja .....	142
Kirhofov zakon zračenja .....	144
Štefan-Bolcmanov zakon .....	146

Vinov zakon pomjeranja .....	147
Rejeli-Džinsov zakon .....	148
Plankov zakon .....	149
7. MEHANIKA LOKOMOTORNOG SISTEMA ČOVJEKA .....	154
Elementi lokomotornog sistema.....	154
Kosti.....	154
Zglobovi .....	155
Jednoosni zglobovi .....	155
Dvoosni zglobovi.....	156
Višeosni zglobovi .....	156
Mišići.....	156
Prosta poluga.....	157
Klasifikacija prostih poluga .....	158
Klasifikacija poluga po vrsti.....	158
Sistem poluga .....	160
Biomehanički aspekt osteogeneze .....	162
Mehanički model adaptacije forme kosti.....	163
Međumolekulske sile.....	164
Priroda međumolekulski sila .....	164
Elastičnost i plastičnost.....	165
Hukov zakon za savijanje .....	167
Energetika koštane frakture.....	167
Impulsna sila .....	169
Biomehanika tečnosti.....	171
Njutnov zakon viskoznosti .....	171
8. OSCILATORNO KRETANJE .....	173
Uopšte o oscilovanju.....	173
Harmonijske oscilacije .....	175
Brzina i ubrzanje kod harmonijskih oscilacija .....	176
Energija harmonijskog titranja .....	179
Harmonijski oscilator.....	181
Matematičko klatno.....	183
Fizičko klatno .....	186
Reverziono klatno .....	188
Torziono klatno .....	189

Primjene klatna .....	190
Određivanje ubrzanja teže pomoću klatna.....	191
FUKO-vo klatno .....	191
Određivanje momenta inercije pomoću klatna.....	192
9. TALASNO (VALNO) KRETANJE .....	193
Spregnute oscilacije.....	193
Prostiranje talasa u elastičnoj sredini .....	194
Linijski talasi.....	195
Transverzalni talas.....	195
Longitudinalni talasi .....	198
Površinski i prostorni talasi .....	198
Brzina prostiranja talasa .....	199
Jednačina ravnomjernog i sfernog talasa .....	203
Jednačina ravnomjernog talasa koji se prostire u proizvoljnom smjeru.....	209
Opšta talasna jednačina .....	210
Energija talasa, fluks energije, intenzitet talasa .....	212
Apsorpcija energije talasa.....	217
Hajgensov princip .....	218
Odbijanje (refleksija) talasa.....	219
Prelamanje (refrakcija) talasa .....	222
Savijanje (difrakcija) talasa .....	224
Polarizacija talasa .....	225
Interferencija talasa.....	226
Stojeći talasi.....	230
Jednačina stojećeg talasa .....	232
10. ZVUČNE POJAVE .....	234
Priroda zvuka, opseg frekvencija zvuka .....	234
Postanak i širenje zvuka .....	234
Zvučni talasi.....	235
Brzina zvuka .....	238
Odbijanje, prelamanje, savijanje i interferencija zvuka .....	240
Zvučni udari .....	242
Vrste zvuka .....	243
Oscilovanje žica .....	244
Oscilovanje štapova.....	246

102	Oscilovanje vazdušnih stubova.....	247
103	Oscilacija ploča i membrana .....	249
104	Rezonancija i rezonatori .....	250
105	Dopler - fizičkov efekat .....	253
106	Osjećaj zvuka .....	255
107	Apsorpcija zvuka .....	257
108	Ultrazvuk .....	259
109	Primjene ultrazvuka .....	261
11.	OPTIKA .....	263
111	Uvodna razmatranja .....	263
112	Pravolinijsko prostiranje svjetlosti .....	264
113	Brzina svjetlosti .....	266
114	Remerova metoda .....	266
115	Fizoova metoda .....	268
116	Majkelsonova metoda .....	269
117	Optika pokretnih sredina i teorija relativnosti .....	270
118	Specijalna teorija relativnosti .....	271
119	Galilejove i Lorencove transformacije koordinata .....	271
120	Posljedice Lorencovih transformacija .....	275
121	Duplerov efekat u optici .....	278
122	Fotometrija .....	280
123	Fotometrijske veličine i njihove jedinice .....	282
124	Fotometri .....	288
125	Geometrijska optika .....	289
126	Odbijanje (refleksija) svjetlosti .....	291
127	Ravno ogledalo .....	292
128	Zakovitosti kod ravnih ogledala .....	293
129	Primjena ravnih ogledala .....	295
130	Sferna ogledala .....	296
131	Ispupčeno ogledalo .....	298
132	Jednačina sfernog ogledala .....	298
133	Ispupčeno ogledalo .....	300
134	Likovi kod sfernih ogledala .....	302
135	Likovi kod udubljenog ogledala .....	302
136	Primjene sfernih ogledala .....	305

M	Prelamanje svjetlosti .....	305
	Totalna refleksija .....	309
	Laser .....	311
	Karakteristike laserskog zračenja .....	314
M	Primjena lasera .....	315
	Holografija .....	315
	Opšti biofizički osnovi laserske diagnostike i terapije u medicini .....	317
	Interakcija laserskog zračenja i biološkog tkiva .....	318
12.	ELEKTROMAGNETIZAM .....	323
	Struja i otpor .....	323
	Gustina struje .....	325
	Električni otpor provodnika. Omov zakon u diferencijalnom i integralnom obliku .....	327
	Zavisnost otpora od temperature. Supraprovodnost .....	330
	Supraprovodnici .....	332
	Omov zakon, linearni elementi električnog kola .....	333
	Džul - Lencov zakon .....	334
	Rad i snaga električne struje .....	337
	Provodnici, izolatori, poluprovodnici .....	338
	KOLA JEDNOSMJERNIH STRUJA .....	342
	Elektromotorna sila .....	342
	Omov zakon za nerazgranata strujna kola .....	343
	Razlika potencijala, kolo sa nekoliko izvora EMS .....	344
	Kirhofova pravila .....	346
	Redno i paralelno vezivanje otpornika .....	348
	Redno (serijsko) vezivanje otpornika .....	348
	Paralelno vezivanje otpornika .....	349
	Mjerni instrumenti .....	350
	Struja punjenja i pražnjenja kondenzatora .....	355
	Magnetno polje .....	359
	Lorencova sila .....	364
	Specifično naelektrisanje čestica .....	366
	Bejnbridžov spektroskop masa .....	367
	Ciklotron i sinhrotron .....	368
	Magnetne boce .....	370
	Holov efekat .....	372

Dejstvo magnetnog polja na struju .....	373
Strujna kontura u magnetnom polju .....	375
Potencijalna energija strujne konture u magnetnom polju .....	376
Magnetno polje struje - Amperova teorema .....	377
Bio-Savar-Laplasov zakon .....	377
Primjena Bio-Savar-Laplasovog zakona .....	379
Magnetna indukcija beskonačnog pravog strujnog provodnika .....	379
Magnetna indukcija kružne struje .....	381
Međusobno djelovanje magnetnih struja .....	383
Amperova teorema .....	385
Magnetna indukcija solenoida i torusa .....	387
Elektromagnetizam .....	389
Elektromagnetna indukcija .....	389
Faradejevi eksperimenti .....	390
Magnetni fluks .....	391
Faradejev zakon indukcije .....	392
Lorencovo pravilo .....	394
Vrtložne ili Fukoove struje .....	396
Skin efekat .....	396
Indukovano električno polje .....	397
Betatron .....	399
Magnetne osobine materijala .....	400
Magnetne osobine atoma .....	400
Orbitalni magnetni moment elektrona .....	401
Spinski magnetni moment elektrona .....	403
Ukupni magnetni moment atoma .....	403
Magnetizam jezgra .....	404
Klasifikacija magnetnih materijala .....	404
Magnetizacija .....	405
Dijamagnetizam .....	407
Paramagnetizam .....	413
Feromagnetizam .....	415
Magnetna histereza .....	417
13. OSNOVE KVANTNE MEHANIKE .....	419
Toplotno zračenje i klasična fizika .....	419

Planckov zakon toplotnog zračenja .....	420
Fotoelektrični efekt i klasična fizika.....	420
Einsteinova teorija fotoelektričnog efekta .....	421
Dualna priroda elektromagnetnog zračenja .....	422
De Brogleova hipoteza o valnoj prirodi čestica .....	422
Fizičko značenje čestičnih valova .....	424
Heisenbergov princip neodređenosti .....	426
Schrödingerova valna jednačina.....	428
Atom i procesi u atomu .....	429
Rutherfordov nuklearni model atoma.....	429
Linijski spektri atoma .....	430
Bohrova teorija atoma.....	431
Atom u kvantnoj mehanici.....	435
Spin, Paulijev princip .....	437
Kvantni prijelazi u atomu.....	438
Luminiscencija .....	439
Stimulirana emisija zračenja .....	441
Laseri i njihova primjena .....	442
Magnetne osobine atoma .....	444
Magnetna rezonancija .....	445
Elektronska paramagnetna rezonancija .....	446
Nuklearna magnetna rezonancija .....	447
14. OSNOVE NUKLEARNE FIZIKE.....	449
Građa atomske jezgre.....	449
Međudjelovanje nukleona u jezgri.....	451
Energija veze jezgre i defekt mase .....	452
Nuklearne reakcije. Nuklearna energija .....	453
Radioaktivnost .....	456
Zakoni radioaktivnosti .....	458
Radioaktivni nizovi .....	459
Primjena radioaktivnih izotopa u medicini.....	460
Elementarne čestice .....	462
Čestice i antičestice .....	463
Kvarkovi .....	465
LITERATURA .....	467